

370.

Na osnovu člana 19 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG“, br. 44/12, 36/13, 1/15 i 87/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. februara 2020. godine, donijela je

**UREDBU
O DOPUNI UREDBE O BOJI I OZNAKAMA VOZILA I PLOVILA, NAORUŽANJU I
POSEBNOJ OPREMI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA VRŠENJE POLICIJSKIH
POSLOVA**

Član 1

U Uredbi o boji i oznakama vozila i plovila, naoružanju i posebnoj opremi koji se upotrebljavaju za vršenje policijskih poslova („Službeni list CG“, broj 6/14) u članu 10 stav 1 alineja 10 poslije riječi „kaciga“ dodaju se riječi: „i prsluk“.

U alineji 15 poslije riječi „prsluci“ dodaje se zarez i riječi: „balistički šljem i druga“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Na opremi iz stava 1 al. 10, 14 i 15 ovog člana nalazi se natpis od kombinacije slova i/ili brojeva koji služi za identifikaciju policijskog službenika.“

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:07-583

Podgorica, 20. februara 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

371.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2, 3, 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U
ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA**

Član 1

Naređuju se privremene mjere radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, osim najavljenog dolaska crnogorskih državljana, posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava, Operativnom štabu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, uz obavezan smještaj u karantin, u skladu sa rješenjem zdravstveno-sanitarne inspekcije;

2) zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, osim za putnička motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu lijekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih, prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto;

3) zabrana prisustva i zadržavanja više od dva lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke;

4) mogućnost izabranog doktora da, na zahtjev zapo-slenog, privremenu spriječenost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 30. aprila 2020. godine;

5) obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove da organizuju rad na način koji obezbjeđuje poštovanje epidemiloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

6) obaveza apoteka, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, specijalizovanih objekata za prodaju opreme za bebe, građevinskih proizvoda, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, poljoprivrednih mašina i pogrebnih opreme da radno vrijeme organizuju u periodu od 8 do 18 časova, osim dostave na adresu kupca, koja se može vršiti u radno vrijeme, koje trgovac istakne, u skladu sa propisima;

7) obaveza vlasnika, odnosno korisnika kioska u kojima se prodaje štampa da radno vrijeme organizuju u periodu od 7 do 15 časova, u dvije smjene od po četiri časa, po zaposlenom;

8) obaveza nadležnih organa koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polis osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila;

9) obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednih društava, javnih ustanova i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim;

10) obustava naplate takse (u iznosu od 2 eura) za građane koji su izdavanje izvoda iz registra rođenih i uvjerenja iz registra crnogorskih državljana naručili preko portala www.dokumenta.me.

Mjere iz stava 1 ovog člana su privremenog karaktera i primjenjivaće se 15 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe, osim za mjeru iz tačke 4 ovog stava.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 8-501/20-129

Podgorica, 24. marta 2020. godine

Ministar,
dr Kenan Hrapović, s.r.

372.

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja („Službeni list RCG", broj 28/06 i „Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE ZA FITOSANITARNI
PREGLED BILJA, BILJNIH
PROIZVODA I OBJEKATA POD NADZOROM***

Član 1

U Pravilniku o visini naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom* („Službeni list CG", broj 15/14), poslije člana 5 dodaje se novi član 5a koji glasi:

„Član 5a

Naknada za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i obje-kata pod nadzorom prilikom unošenja i izvoza koji se obavlja van radnog vremena, nedjeljom i za vrijeme državnih praznika plaćaće se u skladu sa Prilogom 1, zbog sprovođenja mjera sprečavanja novog koronavirusa.“

Član 2

Poslije člana 6 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 6a

Izuzetno od člana 5 stav 2 ovog pravilnika naknada za svaki sat čekanja neće se naplaćivati zbog sprovođenja mjera sprečavanja novog koronavirusa.

Član 6b

Odredbe čl. 5a i 6a ovog pravilnika primjenjivaće se do 1. maja 2020. godine.“

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službe-nom listu Crne Gore".

Broj: 05-313/20-3044/2

Podgorica, 23. marta 2020. godine

Ministar,
mr **Milutin Simović**, s.r.

373.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspita-nju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI
AUTO-ŠKOLA “AS TEAM” U PODGORICI

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi Auto-škola “AS TEAM”, sa sjedištem u Podgorici, vlasništvo Nikole Dragaš, iz Podgorice, koja ispunjava uslove za osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila kategorije “A2”.

2. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

UPI broj: 1050304-341/20-578/1

Podgorica, 2. marta 2020. godine

Ministar,
dr **Damir Šehović**, s.r.

374.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspita-nju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“ br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
“MAŠTOLEND”, BUDVA

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj predškolskoj ustanovi „Maštolend“, Budva, za izvođenje javno važećeg obrazovnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - primarni program u cjelodnevnom trajanju i produženog boravka.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: UP I 1040202-602/20-322/1

Podgorica, 9. marta 2020. godine

Ministar,
dr **Damir Šehović**, s.r.

375.

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, br. 80/10 i 57/14) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo nauke donijelo je

R J E Š E N J E
O IZDAVANJU LICENCE FAKULTETU ZA
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, UNIVERZITETA MEDITERAN, PODGORICA,
ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

1. Izdaje se licenca za rad Fakultetu za informacione tehnologije, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 10702-062/20-444/5

Podgorica, 16. marta 2020. godine

Ministarka,
dr **Sanja Damjanović**, s.r.

376.

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, br. 80/10 i 57/14) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo nauke donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE FAKULTETU ZA TURIZAM „MONTENEGRO
TOURISM SCHOOL“, UNIVERZITETA MEDITERAN, PODGORICA, ZA
OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

1. Izdaje se licenca za rad Fakultetu za turizam „Montenegro Tourism School“, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 02/2-062/20-188/5

Podgorica, 5. marta 2020. godine

Ministarka,
dr **Sanja Damjanović**, s.r.

377.

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, br. 80/10 i 57/14) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo nauke donijelo je

R J E Š E N J E
O IZDAVANJU LICENCE FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, UNIVERZITETA
CRNE GORE, PODGORICA, ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE
DJELATNOSTI

1. Izdaje se licenca za rad Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 02/2-062/20-332/5

Podgorica, 5. marta 2020. godine

Ministarka,
dr **Sanja Damjanović**, s.r.

378.

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, br. 80/10 i 57/14) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo nauke donijelo je

R J E Š E N J E
O IZDAVANJU LICENCE FAKULTETU VIZUELNIH UMJETNOSTI,
UNIVERZITETA MEDITERAN,
PODGORICA, ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

1. Izdaje se licenca za rad Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti humanističkih nauka.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 02/2-062/20-187/5

Podgorica, 5. marta 2020. godine

Ministarka,
dr **Sanja Damjanović**, s.r.

379.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, a u vezi sa čl. 129 stav 2 i 130 stav 4 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG”, br. 30/12 i 30/17), uz prethodnu saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠTAVANJU, ANALIZIRANJU I PRAĆENJU (FOLLOW-UP) DOGAĐAJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU

Član 1

U Pravilniku o obavještanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni list CG”, broj 45/16), u članu 1 stav 1 riječi „(u daljem tekstu: Agencija)” brišu se.

Član 2

U članu 3 stav 1 tač. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„2) nadležna vlast je Agencija za civilno vazduhoplovstvo;

3) Agencija (EASA) je Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja;“.

Član 3

U članu 4 stav 2 posle riječi „Agenciji” dodaju se riječi „za civilno vazduhoplovstvo“.

Član 4

U članu 5 stav 3 posle riječi „Agencija” dodaju se riječi „za civilno vazduhoplovstvo“.

Član 5

U Prilogu 1 član 3 stav 2 mijenja se i glasi:

„2. Ova Uredba se primjenjuje na događaje i sve druge informacije koje se odnose na sigurnost i uključuju civilne vazduhoplove na koje se primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta (*).

Međutim, ova Uredba se ne primjenjuje na događaje i druge informacije povezane sa sigurnošću koji uključuju bespilotne vazduhoplove za koje se ne zahtijeva certifikat ili izjava u skladu sa članom 56(1) i (5) Uredbe (EU) 2018/1139, osim ako je posljedica događaja ili druge informacije koje se odnose na sigurnost koji uključuju te bespilotne vazduhoplove bila smrt ili ozbiljna povreda lica ili su uključivali vazduhoplov koji nije bespilotni vazduhoplov.

Države članice mogu da odluče da primjenjuju ovu Uredbu i na događaje i druge informacije koje se odnose na sigurnost koji uključuju vazduhoplove na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.“

U članu 6 stav 3 tačka a riječi „nacionalne civilne vazduhoplovne vlasti” zamjenjuju se riječima „nadležne vlasti“.

U članu 14 stav 2 riječ „nacionalne” zamjenjuje se riječju „nadležne“.

U članu 15 stav 4 riječ „sudske” zamjenjuje se riječju „pravosudne“.

U članu 16 stav 10 tačka b riječ „bezbjednosti” zamjenjuje se riječju „sigurnosti“.

(*) Uredba (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i savjeta od 4. jula 2018. godine o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja i izmjeni i dopuni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i uputstava 2014/30/EU i 2014/53/EU Evropskog parlamenta i Savjeta i stavljanju van snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta i Uredbe Savjeta (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1).“

Član 6

U Prilogu 2 Aneks I tačka 2 podtačka 2.1 stav 4 riječ „zrakoplov“ zamjenjuje se riječju „vazduhoplov“.

U tački 4 stav 4 riječ „primijeni“ zamjenjuje se riječju „primjeni“.

U tački 5 stav 10 riječ „tuču“ zamjenjuje se riječima „grad - padavina“, a riječ „prouzročila“ zamjenjuje se riječju „prouzrokovala“.

U tački 6 stav 2 mijenja se i glasi:

„Problemi u kontrolisanju alkoholisanih ili nasilnih putnika, kao i putnika s neprihvatljivim ponašanjem (*Difficulty in controlling intoxicated, violent or unruly passengers*).“.

U Aneksu II tački 3 u st. 1, 2, 9 i 15 riječ „ozbiljno“ zamjenjuje se riječju „značajno“.

Član 8

Obrazac iz Priloga 4 zamjenjuje se novim obrascem koji je dat u prilogu ovog pravilnika.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/2-040/20-557/3
Podgorica, 24.03.2020. godine

Direktor,
Dragan Đurović, s.r.



CRNA GORA
AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

MNE

ENG

OBRAZAC ZA PRIJAVU DOGAĐAJA KOJI SE OBAVEZNO PRIJAVLJUJE

Mandatory Occurrence Report

Napomena: Ukoliko želite da zaštitite svoj identitet, zaokružite **POVJERLJIVO**
Note: If you want to protect your identity, please highlight **CONFIDENTIAL**

Bijela polja popunite velikim štampanim slovima, označite sa "X" odgovarajuće kvadrate, nepotrebno precrtati
Fill all the items in block capital letters, mark appropriate fields with "X", disregard inapplicable items

1. Vrsta događaja/Type of Occurrence

<input type="checkbox"/> Operacije vazduhoplova / aircraft operation occurrence	<input type="checkbox"/> Usluge u vazdušnoj plovidbi / ATM/ANS Occurrence	<input type="checkbox"/> Događaji sa vazduhoplovima koji nisu kompleksni / other than complex aircraft occurrence
<input type="checkbox"/> Održavanje i popravka vazduhoplova / maintenance occurrence	<input type="checkbox"/> Ugrožavanje na aerodromu i zemaljsko opsluživanje / airport and ground services occurrence	<input type="checkbox"/> Ometanje vazduhova laserom / laser interference

2. Tip vazduhoplova / Aircraft Type	3. Registracija vazduhoplova / Aircraft Registration
4. Operator i vlasnik / Operator and Owner	5. Datum i vrijeme događaja / Date and Time
6. Mjesto događaja/ICAO kod aerodroma / Location of Occurrence/ aerodrome ICAO code	7. Broj leta / Flight Number
8. Polazi iz/ Departing from	9. Dolazi u/ Arriving to
10. Vrijeme sletanja / Landing Time	11. Tehnička knjiga vazd. br. / Technical Log Book No.

12. Faze leta/Flight Phase

<input type="checkbox"/> Vuča / Towing	<input type="checkbox"/> Poletanje / Take off	<input type="checkbox"/> Krstarenje / Cruise	<input type="checkbox"/> Kruženje za sletanje / Circling
<input type="checkbox"/> Parkiranje / Parking	<input type="checkbox"/> Početno penjanje (<1500ft)/Initial climbing	<input type="checkbox"/> Poniranje / Descending	<input type="checkbox"/> Sletanje / Landing
<input type="checkbox"/> Izguravanje / Pushback	<input type="checkbox"/> Penjanje / Climbing	<input type="checkbox"/> Čekanje / Holding	<input type="checkbox"/> Voženje posle sletanja / Taxiing after landing
<input type="checkbox"/> Voženje prije poletanja / Taxiing before take off	<input type="checkbox"/> Lebdenje / Hover	<input type="checkbox"/> Prilaženje (<1500ft)/Approach	<input type="checkbox"/> Drugo / Other

13. Vrsta leta/Type of Flight

<input type="checkbox"/> Komercijalni – Redovni / Commercial - Scheduled	<input type="checkbox"/> Čarter / Charter	<input type="checkbox"/> Poslovni / Business	<input type="checkbox"/> Taksi / Taxi
<input type="checkbox"/> Privatni / Private	<input type="checkbox"/> Medicinski / Medical	<input type="checkbox"/> Rad iz vazduha / Aerial work	<input type="checkbox"/> Probni – tehnički / Test - Technical
<input type="checkbox"/> Obuka / Training	<input type="checkbox"/> Vlastite potrebe / Non commercial	<input type="checkbox"/> Prelet / Ferry	<input type="checkbox"/> Drugo / Other

14. Posljedice/Consequences

<input type="checkbox"/> Bez posljedica / No consequences	<input type="checkbox"/> Povratak na sletanje / Return back for landing	<input type="checkbox"/> Prekinuto poletanje / Rejected Take-off	<input type="checkbox"/> Sletanje iz obazrivosti / Precautionary Landing
<input type="checkbox"/> Gašenje motora / Engine Failure	<input type="checkbox"/> Odložen let – Otkazan / Flight Delayed/Cancelled	<input type="checkbox"/> Skretanje / Runway Excursion	<input type="checkbox"/> Drugo / Other

15. Putnici, posada / Passengers, Crew	16. Pravila letenja / Flight Rules	17. Uslovi leta/Flight Conditions	18. Vidljivost / Visibility (m)	19. Vjetar / Wind	20. Padavine / Precipitation
____ / ____	<input type="checkbox"/> VFR <input type="checkbox"/> IFR	<input type="checkbox"/> VMC <input type="checkbox"/> IMC			

21. Oblaci / <i>Clouds</i>	22. Temperatura / <i>Temperature</i>	23. Značajni vremenski uslovi / <i>Significant Weather</i>	
23. Staza u upotrebi / <i>Runway in use</i>		24. FIR i klasa vazdušnog prostora /	

25. Naziv ATS jedinice / <i>ATS unit</i>			
26. Doprinos ATM-a / <i>ATM contribution</i>			
27. Uticajna ATM usluga / <i>ATM effect</i>			
28. Upozorenja / <i>Alerts</i>			
TCAS: <input type="checkbox"/> Nema / <i>None</i> <input type="checkbox"/> TA <input type="checkbox"/> RA, sa instrukcijom	<input type="checkbox"/> GPWS	<input type="checkbox"/> MSAW	<input type="checkbox"/> STCA
29. Ugrožavanje leta laserom / <i>Laser attack</i>			
a) Lokacija izvora zračenja / <i>location of light source</i> :			
b) Okvir na udaljenost od izvora zračenja / <i>distance from the source of light source</i> :			
c) Boja lasera / <i>laser color</i> : <input type="checkbox"/> zelena / <i>green</i> <input type="checkbox"/> crvena / <i>red</i> <input type="checkbox"/> plava / <i>blue</i> <input type="checkbox"/> ostalo / <i>other</i>			

30. Opis događaja / <i>Brief description</i>	

31. Klasifikacija i kategorija događaja / <i>Occurrence class and category</i> :	32. Klasifikacija rizika / <i>Risk classification</i> :		
33. Dodaci / <i>Attachments</i>			
<input type="checkbox"/> Skice / <i>Sketches</i>	<input type="checkbox"/> Izvještaji / <i>Reports</i>	<input type="checkbox"/> Slike / <i>Photographs</i>	<input type="checkbox"/> Drugo / <i>Other</i>

Detalji o podnosiocu prijave / <i>Report submitter details</i>		
Ime podnosioca / <i>Name of reporter</i>	Telefon / <i>Phone</i>	Datum podnošenja / <i>Date</i>
Potpis podnosioca / <i>Signature of reporter</i> _____		

380.

Na osnovu člana 33 i člana 34 stav 3 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), člana 12 stav 1 tačka 26 i člana 17 stav 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list CG", broj 36/17), uz Mišljenje Vlade Crne Gore, broj 07-1039/5 od 12. marta 2020. godine, Odbor Regulatorne agencije za energetiku, na II/20 sjednici od 27. januara 2020, 25. februara 2020, 2. marta 2020, i 20. marta 2020. godine, donio je

**ODLUKU
O IZBORU IZVRŠNE DIREKTORICE
REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU**

Za izvršnu direktoricu Regulatorne agencije za energetiku, izabrana je Milica Knežević, magistar nauka (M.Sc. el.ing), studijski program Elektroenergetika.

Broj: 20/507-10

Podgorica, 20. marta 2020. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.